

t83_group_3 (TMGomMDdQ- tyUKhimi9UCUA93ZnUJ3MEQphE)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k7_group_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r2_group_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((X1 \in k7_group_3 \\ X0 X2) \Leftrightarrow (r2_group_3 X0 X1 X2)))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.\forall X1.\forall X2.(((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 \\ X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \wedge ((m1_subset_1 X1 (\\ u1_struct_0 X0)) \wedge (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow (r2_group_3 \\ X0 X1 X1) \end{aligned} \quad (2)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 \\ X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ X0)) \Rightarrow (X1 \in k7_group_3 X0 X1)) \end{aligned}$$